

**INFORMACIJA**  
**o zaključivanju Sporazuma o saradnji između Državnog zavoda za intelektualno**  
 **vlasništvo Republike Hrvatske i Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore**  
**u vezi s izradom dokaza o patentibilnosti i**  
**ispitivanjem osnovanosti predloga za poništavanje patenta**

U cilju daljeg unaprjeđenja odnosa i saradnje u oblasti intelektualne svojine, jačanja odgovarajuće zaštite prava intelektualne svojine i obezbjeđenja njenog efikasnog korišćenja, iskazan je interes za zaključivanje Sporazuma o saradnji između Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore u vezi s izradom dokaza o patentibilnosti i ispitivanjem osnovanosti predloga za poništavanje patenta. Nacrt sporazuma ponudila je crnogorska strana.

Članom 20 stav 3 Zakona o patentima ("Službeni list Crne Gore", br. 42/15, 2/17, 146/21, 3/23, 084/24 i 28/25) propisano je da nadležni organ može zaključivati ugovore o saradnji sa državnim odnosno međudržavnim patentnim zavodima za pružanje informacionih usluga, uključujući ugovore za pripremu izvještaja o pretraživanju sa pisanim mišljenjem da li pronalazak ispunjava uslove iz čl. 5 do 8, 10 i 11 ovog zakona. Članom 47 stav 4 Zakona o patentima propisano je da ako nosilac patenta nije podnio prijavu patenta za isti pronalazak ni jednom zavodu iz stava 1 ovog člana, može u roku iz člana 46 stav 1 ovog zakona zatražiti od nadležnog organa da pribavi rezultat ispitivanja patentibilnosti njegovog pronalaska putem jednog od državnih odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima ima potpisan ugovor o saradnji, pod uslovom da za to plati propisane administrativne takse i naknade posebnih troškova postupka. Dalje, članom 100 st. 5 i 6 Zakona o patentima propisano je da postupak za poništavanje patenta nadležni organ može sprovesti putem jednog od državnih odnosno međudržavnih patentnih zavoda sa kojima ima zaključen ugovor o saradnji, u kom slučaju podnosilac zahtjeva za poništavanje patenta snosi troškove nadležnog organa i troškove koje naplaćuje državni odnosno međudržavni patentni zavod sa kojima je zaključen ugovor o saradnji.

Ovaj sporazum je od suštinskog značaja za rad Ministarstva ekonomskog razvoja, kao organa nadležnog za poslove registracije patenata u Crnoj Gori, obzirom da podrazumijeva da će poslove suštinskog ispitivanja prijave patenata (utvrđivanje ispunjenosti uslova iz čl. 5 do 8, 10 i 11 Zakona o patentima) za prijave patenata podnijete u Crnoj Gori (nacionalne prijave), kroz izradu izvještaja o pretraživanju i pisanog mišljenja obavljati Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Poslovi suštinskog ispitivanja patenata obuhvataju ispitivanje novosti, inventivnosti i industrijske primjenjivosti pronalaska za koji je podnijeta prijava za priznanje patenta. Takođe, Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske će izrađivati potrebne analize i mišljenja o postojanju razloga za poništavanje patenta. Razlog za zaključivanje ovog sporazuma je, između ostalog, i u nemogućnosti da Crna Gora sopstvenim kapacitetima vrši suštinsko ispitivanje prijave, odnosno ispitivanje patentibilnosti pronalaska, kao i da sprovede postupak poništavanja patenta, obzirom da bi to zahtijevalo zapošljavanje velikog broja visokokvalifikovanih stručnjaka iz raznih oblasti nauke i tehnike.

Glavne karakteristike sporazuma su:

- izvještaj o pretraživanju prati pisano mišljenje o patentibilnosti pronalaska;
- pretraživanje, odnosno ispitivanje postojanja razloga za poništavanje patenta se obavlja na osnovu dokumenata dostavljenih na našem jeziku na latiničnom pismu, odnosno nije potrebno prevođenje;
- izvještaj o pretraživanju i pisano mišljenje izrađuju se što je prije moguće, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prijema zahtjeva;
- mišljenje o postojanju razloga za poništavanje patenta izrađuje se što je prije moguće, a najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana prijema zahtjeva;
- za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i pisanog mišljenja o patentibilnosti pronalaska, nosilac prava uplaćuje iznos od 500,00 € (petsto eura), a za izradu izvještaja o postojanju razloga za poništavanje patenta, podnosilac predloga uplaćuje iznos od 750,00 € (sedamsto pedeset eura), uvećane za iznos naknade bankarske transakcije.

Zaključivanje Sporazuma donijeće značajne benefite Crnoj Gori i crnogorskim podnosiocima nacionalnih prijava patenata, kroz:

- obezbjeđenje najbržeg mogućeg visokokvalitetnog pretraživanja, odnosno ispitivanje uslova patentibilnosti, kako bi moglo da se optimizira upravljanje rizikom kada je u pitanju ovaj segment intelektualne svojine;
- promovisanje komercijalizacije nacionalnih patenata kroz transfer tehnologije i licenciranje, uz dokazivanje njihove vrijednosti izvještajem o pretraživanju i pisanim mišljenjem;
- finansijsku olakšicu pronalazačima, obzirom da neće biti potrebno prevođenje zahtjeva, patentnog spisa i ostale dokumentacije;
- podsticanje internacionalizacije crnogorskog portfelja intelektualne svojine.

Sporazum će stupiti na snagu danom potpisivanja, zaključuje se na neograničen period i može ga raskinuti bilo koja strana.

Shodno tome, imajući u vidu benefite koje zaključivanje Sporazuma donosi crnogorskim podnosiocima nacionalnih prijava patenata, kao i činjenicu da se ovim putem dodatno jača saradnja sa Državni zavodom za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, smatramo neophodnim i veoma korisnim zaključivanje predmetnog sporazuma.

## **SPORAZUM**

o suradnji između Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i  
Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore  
u vezi s izradom dokaza o patentibilnosti i  
ispitivanjem osnovnosti prijedloga za poništavanje patenta

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, koji zastupa glavna ravnateljica  
mr.sc. Ljiljana Kuterovac

i

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore, koje zastupa ministar Nik Gjelošhaj

(u daljem tekstu: Strane)

Uzimajući u obzir:

- (1) prepoznavanje prednosti bilateralne suradnje i nastojanja za učvršćivanjem suradnje u području intelektualnog vlasništva;
- (2) da je Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Zavod) tijelo državne uprave koje obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva između ostalog: provodi postupke za priznanje i registraciju prava industrijskog vlasništva, pruža informacijske i savjetodavne usluge iz područja intelektualnog vlasništva, provodi poslove međunarodne suradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja kao i međunarodnim i europskim organizacijama, te stručne poslove koji se odnose na pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualnog vlasništva;
- (3) da Zavod pruža i druge stručne informacijske usluge kao što su: pretraživanje patentnih podataka i dokumenata iz određenog područja tehnike ili tehnologije putem raspoloživih baza podataka, izrađuje izvještaje o pretraživanju stanja tehnike i pisana mišljenja o patentibilnosti izuma, te sukladno tehničkim preduvjetima, pruža elektroničkim putem i druge informacijske usluge vezane uz pristup i pretraživanje patentnih podataka;
- (4) da Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi rješenje o priznanju patenta i upisuje podatke o priznatom patentu u Registar patenata, na osnovu nacionalnih propisa;
- (5) da je nositelj patenta, prema trenutno važećim propisima u Crnoj Gori, dužan najkasnije do isteka devete godine važenja patenta dostaviti pisani dokaz da izum zaštićen patentom ispunjava uvjete patentibilnosti prema nacionalnom zakonodavstvu, kao i da se, prema nacionalnom zakonodavstvu pisanim dokazom smatra ovjereni prijevod na crnogorski jezik patentnog spisa patenta priznatog za isti izum u postupku supstancijalnog ispitivanja prijave patenta koji provodi državni ili međudržavni zavod, kao i drugi zavod s kojim u trenutku podnošenja dokaza o patentibilnosti tijelo nadležno za priznavanje patenta ima potpisan ugovor o suradnji;
- (6) da Ministarstvu svaka zainteresirana pravna ili fizička osoba i državni tužitelj može podnijeti zahtjev za poništavanje patenta u cjelini ili djelomično, a postupak za poništavanje patenta Ministarstvo može provesti putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima zaključen ugovor o suradnji;
- (7) da je Ministarstvo pristupilo Zavodu s prijedlogom za sklapanje suradnje iz prethodnog recitala na temelju kojeg bi Zavod izrađivao izvještaje o pretraživanju stanja tehnike i pisana mišljenja o patentibilnosti izuma te mišljenja o postojanju razloga za poništavanje patenta, a što je Zavod prihvatio;

Strane suglasno utvrđuju sljedeće uvjete suradnje:

#### **Članak 1**

Ministarstvo, na temelju zahtjeva nositelja patenta koji je upisan u Registar патената, dostavlja kopiju predmetnog zahtjeva i cjelokupnog patentnog spisa Zavodu, radi supstancijalnog ispitivanja i izrade dokaza o patentibilnosti.

Ako Zavod zatraži, Ministarstvo će dostaviti primjerak svake prijave patenta čije se pravo prvenstva zahtijeva.

#### **Članak 2**

Zavod izrađuje izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti izuma koje nositelj patenta podnosi Ministarstvu kao dokaz o patentibilnosti, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana zaprimanja kopije zahtjeva i cjelokupnog patentnog spisa iz članka 1. Sporazuma.

#### **Članak 3**

Za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i pisanog mišljenja o patentibilnosti izuma, nositelj prava uplaćuje iznos od 500,00 € (petsto eura), uvećano za iznos naknade bankarske transakcije.

Iznos iz stavka 1 ovog članka uplaćuje se na jedinstveni račun riznice Državnog proračuna Republike Hrvatske, pri čemu je broj računa, model plaćanja i poziv na broj naznačen od Zavoda.

Ministarstvo, uz kopiju patentnog spisa iz članka 1. Sporazuma, Zavodu dostavlja dokaz o uplati iz stavka 1. ovog članka.

#### **Članak 4**

Ministarstvo, na temelju zahtjeva podnositelja prijedloga za poništavanje patenta, dostavlja Zavodu kopiju predmetnog prijedloga i cjelokupnog patentnog spisa sa svim priloženim dokumentima iz stanja tehnike, radi izrade potrebne analize i mišljenja za poništavanje patenta.

#### **Članak 5**

Zavod izrađuje mišljenje o postojanju razloga za poništavanje patenta što je prije moguće, a najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana zaprimanja kopije prijedloga i cjelokupnog patentnog spisa sa svim priloženim dokumentima iz stanja tehnike iz članka 4. Sporazuma.

#### **Članak 6**

Za izradu izvještaja o postojanju razloga za poništavanje patenta, podnositelj prijedloga uplaćuje iznos od 750,00 € (sedamsto pedeset eura), uvećano za iznos naknade bankarske transakcije.

Iznos iz stavka 1 ovog članka uplaćuje se na jedinstveni račun riznice Državnog proračuna Republike Hrvatske, pri čemu je broj računa, model plaćanja i poziv na broj naznačen od Zavoda. Ministarstvo, uz kopiju predmetnog spisa prijedloga iz članka 4. Sporazuma, Zavodu dostavlja dokaz o uplati iz stavka 1. ovog članka.

#### **Članak 7**

Strane se obvezuju u sklopu ove suradnje koristiti latinično pismo kao službeno pismo, što uključuje, ali nije ograničeno na svu dokumentaciju unutar patentnih spisa.

Zavod će sve izvještaje, mišljenja i ostale dokumente koji su predmet Sporazuma dostavljati Ministarstvu isključivo na hrvatskom jeziku.

#### **Članak 8**

Dostava svih dokumenata, patentnih spisa te izvještaja i mišljenja koji su predmeti Sporazuma, kao i svih ostalih podataka između Ministarstva i Zavoda, izvršavat će se na način koji Strane sporazumno dogovore, a koji ispunjava sve sigurnosne uvjete te onemogućuje bilo kakvo oštećivanje podataka koji se prenose.

Zavod se obvezuje čuvati dokumente i podatke vezane za zahtjeve iz članka 1. i članka 4. Sporazuma sukladno propisima o uredskom poslovanju te internim pravilima Zavoda o čuvanju dokumentarnog gradiva kao i poduzeti sve odgovarajuće mjere za očuvanje tajnosti spisa sukladno normi ISO 27001:2022.

#### **Članak 9**

U obavljanju posla koji mu je povjeren temeljem Sporazuma Zavod će komunicirati izravno s Ministarstvom, isključujući sva druga tijela, podnositelje zahtjeva i treće strane.

#### **Članak 10**

Izvještaj i mišljenje iz članka. 2. i mišljenje iz članka 5. Sporazuma Zavod izrađuje sukladno propisima o patentibilnosti koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, a koji su usklađeni s Europskom patentnom konvencijom.

#### **Članak 11**

Zavod nije dužan provesti pretraživanje stanja tehnike:

- za izume koji se odnose, i u onoj mjeri u kojoj se odnose, na bilo koji predmet koji nije patentibilan prema odredbi članka 6. stavka 2. i članka 8. Zakona o patentu Republike Hrvatske;
- ako smatra da prijava sadrži nedostatke koji priječe smisleno pretraživanje u odnosu na neke ili sve patentne zahtjeve;
- ako opis, patentni zahtjevi i crteži sadrže nejasnoće, nedosljednosti i kontradikcije.

Zavod će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka izraditi obrazloženu izjavu da nije moguće izvršiti pretraživanje stanja tehnike ili će izraditi djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti u mjeri u kojoj je to moguće.

Ako Zavod utvrdi da prijava ne udovoljava uvjetu jedinstva izuma, izradit će djelomični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti za onu grupu izuma koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima.

Obrazložena izjava odnosno djelomični izvještaji iz stavaka 2. i 3. ovoga članka s pisanim mišljenjem o patentibilnosti smatraju se dokazom o patentibilnosti u smislu Sporazuma.

#### **Članak 12**

Na izričit zahtjev Ministarstva, Zavod će provesti dodatno pretraživanje stanja tehnike i izraditi odgovarajući izvještaj, obrazloženu izjavu i/ili pisano mišljenje o patentibilnosti, odnosno mišljenje o postojanju razloga za poništavanje patenta.

Svaka dodatna pretraga i izrada pratećeg izvještaja i mišljenja smatrat će se novim zahtjevom.

Na svaki novi zahtjev iz ovog članka primjenjuju se rokovi i obveze plaćanja iz odgovarajućih odredbi Sporazuma.

### **Članak 13**

Odredbe Sporazuma neće ni na koji način utjecati na prava i obaveze Strana koje proizlaze iz važećih ili budućih bilateralnih i multilateralnih sporazuma u kojima su one strane potpisnice.

Za sva pitanja izvršavanja Sporazuma, Strane će imenovati kontakt osobe.

### **Članak 14**

Sporazum o suradnji stupa na snagu danom posljednjeg potpisa.

Sporazum o suradnji može biti otkazan na prijedlog bilo koje Strane, uz prethodnu pisanu obavijest o tome drugoj Strani, u roku od 60 dana od dana dostave obavijesti o otkazu Sporazuma.

### **Članak 15**

Sporazum je sačinjen u dva izvorna primjerka, svaki na hrvatskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Sve sporove vezane za tumačenje ili provedbu Sporazuma Strane će rješavati konzultacijama i pregovorima na prijateljski način i u duhu suradnje.

za Državni zavod za intelektualno  
vlasništvo Republike Hrvatske

Zagreb, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mr.sc. Ljiljana Kuterovac  
Glavna ravnateljica

za Ministarstvo ekonomskog  
razvoja Crne Gore

Podgorica, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nik Gjelošhaj  
Ministar

## **SPORAZUM**

o saradnji između Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske i  
Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore  
u vezi s izradom dokaza o patentibilnosti i  
ispitivanjem osnovanosti predloga za poništavanje patenta

Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, koji zastupa direktorica mr.sc.  
Ljiljana Kuterovac

i

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore, koje zastupa ministar Nik Gjelošhaj

(u daljem tekstu: Strane)

Uzimajući u obzir:

- (1) prepoznavanje prednosti bilateralne saradnje i nastojanja za učvršćivanjem saradnje u području intelektualne svojine;
- (2) da je Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske (u daljem tekstu: Zavod) tijelo državne uprave koje obavlja upravne i stručne poslove iz područja zaštite prava intelektualne svojine između ostalog: sprovodi postupke za priznanje i registraciju prava industrijske svojine, pruža informativne i savjetodavne usluge iz područja intelektualne svojine, sprovodi poslove međunarodne saradnje s odgovarajućim državnim institucijama drugih zemalja kao i međunarodnim i evropskim organizacijama, te stručne poslove koji se odnose na pripremu, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora iz područja intelektualne svojine;
- (3) da Zavod pruža i druge stručne informativne usluge kao što su: pretraživanje patentnih podataka i dokumenata iz određenog područja tehnike ili tehnologije putem raspoloživih baza podataka, izrađuje izvještaje o pretraživanju stanja tehnike i pisana mišljenja o patentibilnosti pronalaska i, u skladu s tehničkim preduslovima, pruža elektronskim putem i druge informativne usluge vezane uz pristup i pretraživanje patentnih podataka;
- (4) da Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore (u daljem tekstu: Ministarstvo) donosi rješenje o priznanju patenta i upisuje podatke o priznatom patentu u Registar patenata, na osnovu nacionalnih propisa;
- (5) da je nosilac patenta, prema trenutno važećim propisima u Crnoj Gori, dužan najkasnije do isteka devete godine važenja patenta dostaviti pisani dokaz da pronalazak zaštićen patentom ispunjava uslove patentibilnosti prema nacionalnom zakonodavstvu, kao i da se, prema nacionalnom zakonodavstvu, pisanim dokazom smatra ovjereni prevod na crnogorski jezik patentnog spisa patenta priznatog za isti pronalazak u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta koji provodi državni ili međudržavni zavod, kao i drugi zavod s kojim u trenutku podnošenja dokaza o patentibilnosti nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji;
- (6) da Ministarstvu svako zainteresovano pravno ili fizičko lice i državni tužilac može podnijeti zahtjev za poništavanje patenta u cjelini ili djelimično, a postupak za poništavanje patenta Ministarstvo može sprovesti putem jednog od državnih patentnih zavoda države s kojom ima zaključen ugovor o saradnji;

- (7) da se Ministarstvo obratilo Zavodu s predlogom za sklapanje saradnje iz prethodnog opisa na osnovu kojeg bi Zavod izrađivao izvještaje o pretraživanju stanja tehnike i pisana mišljenja o patentibilnosti pronalaska i mišljenja o postojanju razloga za poništavanje patenta, a što je Zavod prihvatio;

Strane saglasno utvrđuju sljedeće uslove saradnje:

#### **Član 1**

Ministarstvo, na osnovu zahtjeva nosioca patenta koji je upisan u Registar patenata, dostavlja kopiju predmetnog zahtjeva i cjelokupnog patentnog spisa Zavodu, radi suštinskog ispitivanja i izrade dokaza o patentibilnosti.

Ako Zavod zatraži, Ministarstvo će dostaviti primjerak svake prijave patenta čije se pravo prvenstva zahtijeva.

#### **Član 2**

Zavod izrađuje izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti pronalaska koje nosilac patenta podnosi Ministarstvu kao dokaz o patentibilnosti, što je prije moguće, a najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana prijema kopije zahtjeva i cjelokupnog patentnog spisa iz člana 1 Sporazuma.

#### **Član 3**

Za izradu izvještaja o pretraživanju stanja tehnike i pisanog mišljenja o patentibilnosti pronalaska, nosilac prava uplaćuje iznos od 500,00 € (petsto eura), uvećan za iznos naknade bankarske transakcije.

Iznos iz stava 1 ovog člana uplaćuje se na jedinstveni račun riznice Državnog proračuna Republike Hrvatske, pri čemu je broj računa, model plaćanja i poziv na broj naznačen od Zavoda.

Ministarstvo, uz kopiju patentnog spisa iz člana 1 Sporazuma, Zavodu dostavlja dokaz o uplati iz stava 1 ovog člana.

#### **Član 4**

Ministarstvo, na osnovu zahtjeva podnosioca predloga za poništavanje patenta, dostavlja Zavodu kopiju predmetnog predloga i cjelokupnog patentnog spisa sa svim priloženim dokumentima iz stanja tehnike, radi izrade potrebne analize i mišljenja za poništavanje patenta.

#### **Član 5**

Zavod izrađuje mišljenje o postojanju razloga za poništavanje patenta što je prije moguće, a najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana prijema kopije predloga i cjelokupnog patentnog spisa sa svim priloženim dokumentima iz stanja tehnike iz člana 4 Sporazuma.

#### **Član 6**

Za izradu izvještaja o postojanju razloga za poništavanje patenta, podnosilac predloga uplaćuje iznos od 750,00 € (sedamsto pedeset eura), uvećan za iznos naknade bankarske transakcije.

Iznos iz stava 1 ovog člana uplaćuje se na jedinstveni račun riznice Državnog proračuna Republike Hrvatske, pri čemu je broj računa, model plaćanja i poziv na broj naznačen od Zavoda.

Ministarstvo, uz kopiju predmetnog spisa predloga iz člana 4 Sporazuma, Zavodu dostavlja dokaz o uplati iz stava 1 ovog člana.

#### **Član 7**

Strane se obavezuju u sklopu ove saradnje koristiti latinično pismo kao službeno pismo, što uključuje, ali nije ograničeno na svu dokumentaciju unutar patentnih spisa.

Zavod će sve izvještaje, mišljenja i ostale dokumente koji su predmet Sporazuma dostavljati Ministarstvu isključivo na hrvatskom jeziku.

#### **Član 8**

Dostava svih dokumenata, patentnih spisa i izvještaja i mišljenja koji su predmeti Sporazuma, kao i svih ostalih podataka između Ministarstva i Zavoda, izvršavaće se na način koji Strane sporazumno dogovore, a koji ispunjava sve sigurnosne uslove i onemogućuje bilo kakvo oštećenje podataka koji se prenose.

Zavod se obavezuje čuvati dokumente i podatke vezane za zahtjeve iz čl. 1 i 4 Sporazuma u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i internim pravilima Zavoda o čuvanju dokumentarne građe kao i poduzeti sve odgovarajuće mjere za čuvanje tajnosti spisa u skladu sa normom ISO 27001:2022.

#### **Član 9**

U obavljanju posla koji mu je povjeren na osnovu Sporazuma, Zavod će komunicirati direktno s Ministarstvom, isključujući sva druga tijela, podnosiocima zahtjeva i treće strane.

#### **Član 10**

Izvještaj i mišljenje iz člana 2 i mišljenje iz člana 5 Sporazuma Zavod izrađuje u skladu sa propisima o patentibilnosti koji su na snazi u Republici Hrvatskoj, a koji su usklađeni s Evropskom patentnom konvencijom.

#### **Član 11**

Zavod nije dužan sprovesti pretraživanje stanja tehnike:

- za pronalaskes koji se odnose, i u onoj mjeri u kojoj se odnose, na bilo koji predmet koji nije patentibilan prema odredbi člana 6 stav 2 i člana 8 Zakona o patentu Republike Hrvatske;
- ako smatra da prijava sadrži nedostatke koji sprječavaju smisleno pretraživanje u odnosu na neke ili sve patentne zahtjeve;
- ako opis, patentni zahtjevi i crteži sadrže nejasnoće, nedosljednosti i kontradikcije.

Zavod će, u slučaju iz stava 1 ovog člana izraditi obrazloženu izjavu da nije moguće izvršiti pretraživanje stanja tehnike ili će izraditi djelimični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti u mjeri u kojoj je to moguće.

Ako Zavod utvrdi da prijava ne ispunjava uslov jedinstva pronalaska, izradiće djelimični izvještaj o pretraživanju stanja tehnike i pisano mišljenje o patentibilnosti za onu grupu pronalazaka koji su prvi navedeni u patentnim zahtjevima.

Obrazložena izjava, odnosno djelimični izvještaji iz st. 2 i 3 ovog člana s pisanim mišljenjem o patentibilnosti smatraju se dokazom o patentibilnosti u smislu Sporazuma.

## **Član 12**

Na izričit zahtjev Ministarstva, Zavod će sprovesti dodatno pretraživanje stanja tehnike i izraditi odgovarajući izvještaj, obrazloženu izjavu i/ili pisano mišljenje o patentibilnosti, odnosno mišljenje o postojanju razloga za poništavanje patenta.

Svaka dodatna pretraga i izrada pratećeg izvještaja i mišljenja smatraće se novim zahtjevom.

Na svaki novi zahtjev iz ovog člana primjenjuju se rokovi i obaveze plaćanja iz odgovarajućih odredbi Sporazuma.

## **Član 13**

Odredbe Sporazuma neće ni na koji način uticati na prava i obaveze Strana koje proizlaze iz važećih ili budućih bilateralnih i multilateralnih sporazuma u kojima su one strane potpisnice.

Za sva pitanja izvršavanja Sporazuma, Strane će imenovati kontakt osobe.

## **Član 14**

Sporazum o saradnji stupa na snagu danom posljednjeg potpisa.

Sporazum o saradnji može biti raskinut na predlog bilo koje Strane, uz prethodno pisano obavještenje o tome drugoj Strani, u roku od 60 dana od dana dostavljanja obavještenja o raskidu Sporazuma.

## **Član 15**

Sporazum je sačinjen u dva originalna primjerka, svaki na hrvatskom i crnogorskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako vjerodostojni.

Sve sporove vezane za tumačenje ili sprovođenje Sporazuma Strane će rješavati konsultacijama i pregovorima na prijateljski način i u duhu saradnje.

za Državni zavod za intelektualno  
vlasništvo Republike Hrvatske

Zagreb, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mr.sc. Ljiljana Kuterovac  
Glavna ravnateljica

za Ministarstvo ekonomskog  
razvoja Crne Gore

Podgorica, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nik Gjelošhaj  
Ministar